

Opština Budva

Broj: 01-426/24-305/12

Budva, 22.04. 2024.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Opštine Budva, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade i odražavanja softvera poreza za nepokretnost i turističke takse, broj 01-426/24-305/4 od 15.03.2024. godine (šifra postupka na ESJN-u 69520), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade i odražavanja softvera poreza za nepokretnost i turističke takse, broj 01-426/24-305/4 od 15.03.2024. godine (šifra postupka na ESJN-u 69520):

- 1) Ponuda ponuđača "MONTORA SOFTWARE "D.O.O PODGORICA je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Opština Budva
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Potpredsjednica, Jasna Dokić
<i>Kontakt osoba</i>	Jelena Sedlić, službenica za javne nabavke
<i>Adresa</i>	Trg Sunca broj 3
<i>Grad</i>	Budva
<i>Poštanski broj</i>	85310
<i>Identifikacioni broj</i>	02005409

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01-426/24-305/4 od 15.03.2024. godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Usluge
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Usluge izrade i odražavanja softvera poreza za nepokretnost i turističke takse
<i>Šifra postupka</i>	69520
<i>CPV šifra</i>	72262000 - Usluge izrade softvera 72267000 - Usluge održavanja i popravke softvera

<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	U cjelini
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	41.322, 00 EUR bez PDV-a

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
"MONTORA SOFTWARE "D.O.O PODGORICA	101392	08.04.2024. godine u 08:36 časova

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____
Nije primjenljivo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
Nema.

7. Podaci o ispravnim ponudama

"MONTORA SOFTWARE "D.O.O PODGORICA

Ponuđač "MONTORA SOFTWARE "D.O.O.PODGORICA podnio je samostalnu, putem ESJN-a pod šifrom 101392, dana 08.04.2024.godine u 08:36 časova.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu, ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidim u dostavljenu ponudu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtjevani predmetnom Tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, garancija ponude, dokazi za vrednovanje ponude, dokazi za ispunjenost drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Ponuđač je u ponudi dostavio skeniranu kopiju originala Garancije ponude broj. GC2024/507 od 25.03.2024. godine, izdata od strane NLB banke, koja važi od 08.04.2024.godine do 15.07.2024. godine, na iznos od 826,44 eura. U garanciji je navedeno da je безусловna, neopoziva, plativa na prvi poziv i da će se aktivirati ako: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Originalnu garanciju dostavio neposredno, na pisarnici Opštine Budva, koja je zavedena pod brojem 16-426/24-107/1, dana 05.04.2024.godine u 09:27 časova.

Na koverti u kojoj je dostavljena garancija ponude navedene su adresa naručioca i ponuđača, broj i naziv tenderske dokumentacije predmetnog postupka i garancija ponude sa naznakom "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude", što je u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

¹ Ukoliko je primjenljivo

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatuje da je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Članom 122 stav 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama, kao i da je garancija ponude izdata na traženi iznos i da je ispravna.

Privredni subjekat "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. PODGORICA je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list CG“ br. 55/23 i 83/23) u elektronskom obliku.

Privredni subjekat "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. PODGORICA je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list CG“ br. 55/23 i 83/23) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta.

Izjava privrednog subjekata "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. PODGORICA:

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj ima sjedište.
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa, odnosno da nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona i da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, i naveo da se radi o dokazu Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave;
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: 1. Sertifikat MEST EN ISO 9001, Alcumus ISOQAR, br. 17334 Q15-001 od 12.09.2022. 2. Sertifikat MEST ISO/IEC 27001 , Alcumus ISOQAR, br. 17334 ISN-001 od 12.09.2022.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekata pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je u prilogu ponude dostavio:

-Potvrda izdata od strane Opštine Budva, Uprave lokalnih i javnih prihoda br. 21-426/24-407/2 od 01.04.2024. godine da je „Montora software“ doo Podgorica pružali uslugu održavanja i nadogradnje postojećeg softvera za porez nepokretnost i turističku taksu, i da su ugovori:

-br. 01-1856/10 od 11.09.2018. godine, vrijenost ugovora 25.000,00 eur

-br.01-2618/11 od 17.09.2019. godine, vrijenost ugovora, vrijednost ugovora 30.000,00 eur-a

-br.01-426/20-1915/8 od 26.10.2020. godine, vrijednost ugovora 29.983,80 eura

-br.01-426/22-2005/8 od 10.02.2023. godine, vrijednost ugovorenih usluga 50.000,00 eura-a
sa konstatacijom da je usluga izvršena blagovremeno i kvalitetno;

-Potvrda (sertifikat) o registraciji kojom se potvrđuje da je „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013, SRPS ISO 27001:2014, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rješenja (na engleskom jeziku i prevod na naš jezik;

-Potvrda (sertifikat) o posjedovanju specijalizovanog svjetski reagentnog on-line sistema za prijavu i praćenje problema izdat od „Montora software“ doo Podgorica;

-Dokaz o partnerstvu sa proizvođačem softvera kojim se potvrđuje da je preduzeće „Montora software“ doo Podgorica proizvođač softvera na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih prihoda, izdata od „Montora software“ doo Podgorica;

-Izjava o sposobnosti za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Mijatović;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Vladan Koprivica;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Jovana Šljivančanin;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Jovana Šljivančanin;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Jovović;

--Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Tamara Rosandić, na englesko i prevedeno na naš jezik;

-Potvrda o registraciji kojom se potvrđuje da je „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, SRPS ISO 9001:201, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rješenja (na engleskom jeziku i prevod na naš jezik;

-Tehnička ponuda za usluge izrade i održavanja softvera poreza za nepokretnost i turističke takse, br.09/2024 od 04.04.2024. godine;

Finasijski dio ponude:

Finasijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U finasijskom dijelu ponude nevedena je ponudena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 41.322 EUR-a.

Ponudač je kod dostavljanja ponude putem ESJN-a, u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, slijedio uputstva Naručioca i u dijelu odgovor / napomena navodio pravilne odgovore / napomene koje je potvrđivao priložima.

"MONTORA SOFTWARE "D.O.O.PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora 365 dana, od dana potpisivanja ugovora.	Ponudač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora 365 dana, od dana potpisivanja ugovora.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Ponudač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i	Ponudač je u ponudi naveo: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za

bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.	slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu ili potvrdu kao dokaz o tehničkoj osposobljenosti od proizvođača postojećeg aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističku taksu i sve ostale lokalne javne prihode	Ponuđač je u ponudi naveo: DOKAZ O PARTNERSTVU SA PROIZVODJACEM SOFTVERA
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu ili potvrdu kao dokaz o i tehničkoj osposobljenosti od proizvođača postojećeg database softvera.	Ponuđač je u ponudi naveo: IZJAVA O OSPOSOBLJENOSTI
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu ili potvrdu kao dokaz o posjeduje specijalizovani on line portal za prijavu i praćenje procesa rešavanja problema u realnom vremenu koji je raspoloživ 24x7 i dostupan sa bilo koje lokacije putem internet.	Ponuđač je u ponudi naveo: POTVRDA O POSJEDOVANJU ON-LINE SISTEMA ZA PRIJAVU I PRACENJE PROBLEMA

U skladu sa člana 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 03/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi ponuda ponuđača „Montora software“ doo Podgorica dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 101392 dana 08.4.2024. godine u 08:36 časova, ispravna je u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

- Najniža ponuđena cijena (C) (60 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (60 bodova) i to po formuli:

$$C = C1 / C2 \times 60$$

C - Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

- Kvalitet rok odaziva na zahtjev Naručioca (Q) 40 bodova:

Princip vrednovanja: Rok odaziva na zahtjev Naručioca je maksimum 24 sata od trenutka prijema zahtjeva.

Broj bodova za potkriterijum rok se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 40.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2. kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA	41.322,00 / 41.322,00 x 60= 60 bodova	1/1 x 40= 40 bodova	100

Obrazloženje vrednovanja ponude MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA i dodijeljenih bodova:

- cijena:

Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od 41.322,00 EUR-a. Shodno navedenom, ponuđena cijena je najniža ponuđena cijena, te je ovom ponuđaču po parametru cijena dodijeljen maksimalni broj bodova.

- kvalitet - rok odaziva na zahtjev Naručioca (Q1):

Ponudač je za vrednovanje ponude po ovom parametru u dijelu NAPOMENA naveo: Vrijeme odziva na zahtjev Naručioca je do 1h nakon poziva od strane korisnika sistema TEHNIČKA PONUDA, u dijelu ODGOVOR naveo je 1.

Shodno navedenom, ponuđaču je dodijeljen 40 bodova.

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

Dokazi o provjeri podatka u Izjavama privrednih subjekata „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA

U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, aktom broj 01-426/24-305/10 od 19.04.2024. godine, od Ministarstva pravde zatraženo je izdavanje dokaza da privredni subjekt i njegov izvršni direktori nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde, aktom broj 0704-6430/24 od 15.04.2024. godine dostavilo je sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0704-6030/24 od 15.04.2024. godine, u kojem stoji da za MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0704-6030/24 od 15.04.2024. godine, u kojem stoji da Tatjana Rađenović u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica ne postoje podaci o osuđenosti lica;

Saglasno navedenom, ponudač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, aktom broj 01-426/24-305/7 od 09.04.2024.godine od Poreske uprave, pj Podgorica, putem CEJN-a zatraženo je izdavanje dokaza da je privredni subjekat izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 09.04.2024. godine:
-Poreska uprava pj Podgorica, dostavila je Uvjerenje broj: 15/01-2-3723/2 od 12.04.2024. godine, u kome se navodi da je na dan, 09.04.2024.godine: „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:-poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih, zaključno sa 02/2024.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -porez na dobit pravnih lica, zaključno sa 2023.godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; -porez na dodatnu vrijednost, zaključno sa 02/2024. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave provrednih subjekata: „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA, na dan 09.04.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokažu da je na dan 02.04.2024. godine izmirili sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa mjesecom februarom. 2024. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave provrednih subjekta „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA, na dan 09.04.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je na dan 02.04.2024. godine izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2023. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 146/21) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dopijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave provrednih subjekata: „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA, na dan 09.04.2024. godine, privredni subjekt je

bio dužan da dokaže da je na dan 02.04.2024. godine izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa mjesecom februarom. 2024. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 03/23 i 11/23).

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavama privrednih subjekata, Komisija je izvršila uvid i pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA se nalaze u evidenciji i imaju status Registrovan, sa navedenim podacima o ovlašćenom.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac je zahtjevom br. 01-426/24-305/9 od 09.04.2024. godine, putem ESJN-a od ponuđača „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA, zahtijevao da u roku od 8 dana od dana dostavljanja zahtjeva dostavi orginale ili ovjerene kopije dokaza kojima se dokazuje stručna i tehnička sposobnost i drugi uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je predviđenom roku, dostavio sledeće dokaze:

-Potvrda izdata od strane Opštine Budva, Uprave lokalnih i javnih prihoda br. 21-426/24-407/2 od 01.04.2024. godine da je „Montora software“ doo Podgorica pružali uslugu održavanja i nadogradnje postojećeg softvera za porez nepokretnost i turističku taksu, i da su ugovori:

-br. 01-1856/10 od 11.09.2018. godine, vrijenost ugovora 25.000,00 eur

-br.01-2618/11 od 17.09.2019. godine, vrijenost ugvora, vrijednost ugovora 30.000,00 eur-a

-br.01-426/20-1915/8 od 26.10.2020. godine, vrijednost ugovora 29.983,80 eura

-br.01-426/22-2005/8 od 10.02.2023. godine, vrijednost ugovorenih usluga 50.000,00 eura-a sa konstatacijom da je usluga izvršena blagovremeno i kvalitetno;

-Potvrda (sertifikat) o registraciji kojom se potvrđuje da je „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013, SRPS ISO 27001:2014, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rješenja (na egleskom jeziku i prevod na naš jezik;

-Potvrda (sertifikat) o posjedovanju specijalizovanog svjetski regerentnog on-line sistema za prijavu i praćenje problema izdat od „Montora software“ doo Podgorica;

-Dokaz o partnerstvu sa proizvođačem softvera kojim se potvrđuje da je preduzeće „Montora software“ doo Podgorica proizvođač softvera na nepokretnost, tuirističke takse i ostalih javnih prihoda, izdata od „Montora software“ doo Podgorica;

-Izjava o sposobnosti za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Mijatović;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Vladan Koprivica;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Jovana Šljivančanin;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Jovana Šljivančanin;

-Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Jovović;

- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Tamara Rosandić, na englesko i prevedeno na naš jezik;
- Potvrda o registraciji kojom se potvrđuje da je „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, SRPS ISO 9001:201, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rješenja (na negleskom jeziku i prevod na naš jezik;
- Tehnička ponuda za usluge izrade i održavanja softvera poreza za nepokrtetnost i turističke takse, br.09/2024 od 04.04.2024. godine;

Shodno gore navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevane uslove stručne i tehničke sposobnosti kao druge uslove u predmetnom postupku javne nabavke.

Za ponudu „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA, provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač
Ponuđač: „MONTORA SOFTWARE“ DOO PODGORICA Adresa: Crnogorskih serdara bb Pib: 02335433 Email adresa: info@montora.com Veb sajt: www.montora.com Telefon: +382 20 274 029

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenljivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
POTPREDSJEDNICA
JASNA DOKIĆ

M.P.

